

OBRAZAC
URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

	CRNA GORA OPŠTINA ŽABLJAK Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Broj: UP1 04-332/24-494 Datum: 15.08.2024.godine	
Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove, na osnovu člana 116 stav 6 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 64/17, 44/18 i 63/18, 11/19 ,82/20, 86/22 i 4/23), Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja I opreme (“Sl.list Crne Gore”, broj 43/18,76/18 i 76/19) i Odluke o donošenju Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Žabljak (“Sl.list CG“- Opštinski propisi br. 23/21), postupajući po zahtjevu “M tel” D.O.O. Podgorica, br. UP1-04-332/24-494 od 13.08.2024. godine izdaje:		
URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije		
za postavljanje privremenog objekta – posebnog vozila za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga , na dijelu urbanističke parcele UP 1019 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Žabljak“ („Sl. List CG -opštinski propisi“, br. 47/18), na lokaciji koju čini dio kat. parcela br. 3657/8, upisane u listu nepokretnosti broj 1833 KO Žabljak I, u skladu sa Programom privremenih objekata na teritoriji opštine Žabljak za period od 2021. do 2025.godine u daljem tekstu Program.		
	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	“M tel” D.O.O. Podgorica, Bul. Svetog Patra Cetinjskog br.143
POSTOJEĆE STANJE Prema podacima iz katastra, na lokaciji predviđenoj za postavljanje privremenog objekta evidentiran je postojeći objekat -stambeno-poslovna zgrada površine 1295 m5.		
PLANIRANO STANJE		
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije	
	Lokacije za postavljanje privremenih objekata obuhvaćene su planskim dokumentima (PUP i detaljni urbanistički planovi). <u>Privremeni objekti mogu se postavljati do privođenja lokacije namjeni shodno odgovarajućoj planskoj dokumentaciji.</u> U grafičkom dijelu Programa obrađene su pojedine lokacije privremenih objekata na javnim površinama, dok će se lokacije privremenih objekata na ostalim slobodnim javnim površinama i na privatnom zemljištu, rješavati u skladu sa uslovima Programa po zahtjevu zainteresovanih fizičkih i pravnih lica. Prilikom definisanja lokacije poštovaće se svi urbanistički parametri, zaštita životne sredine, smjernice iz planskih dokumenata, kao i standardi i propisi za određenu vrstu djelatnosti. Ovi objekti se postavljaju u skladu sa urbanističko – tehničkim uslovima utvrđenim urbanističkom razradom, koju usvaja Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove. Urbanističku razradu za postavljanje privremenih objekata na privatnoj svojini	

po prispjelim zahtjevima, takođe radi nadležni organ za uređenje prostora.

Regulisati imovinske odnose, s obzirom da podnosilac zahtjeva nije upisan u listu nepokretnosti kao vlasnik predmetne katastarske parcele.

U skladu sa prethodno navedenim, lokacija privremenog objekta – **posebnog vozila za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga** nije definisana na dijelu urbanističke parcele UP 1019 u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana „Žabljak“, ali se Programom privremenih objekata daje mogućnost postavljanja Posebna vozila za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga na novim lokacijama u skladu sa smjernicama iz tekstualnog dijela bez ucrtavanja u grafički dio Programa.

Predmetna lokacija je dio urbanističke parcele UP 1019 DUP-a “Žabljak” (Sl.list CG-opštinski propisi br.47/18).

Predmetni privremeni objekat postavlja se do privođenja lokacije namjeni shodno odgovarajućoj planskoj dokumentaciji.

Predmetni privremeni objekat postavlja se na period u skladu sa potrebama podnosioca zahtjeva, odnosno na max vremenski period primjene predmetnog Programa privremenih objekata do 2025.godine. U zakonskoj proceduri izrade novog Programa privremenih objekata, predmetna lokacija će se preispitati u skladu sa pravilima struke i potrebama vlasnika zemljišta/objekata, te ista zadržati ili ukloniti.

Posebna vozila za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga

Posebna vozila za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga su pokretni privremeni objekti sa proizvođačkim atestom za obavljanje pojedinih vrsta ugostiteljskih usluga, koji se mogu premještati sa jednog mjesta na drugo, sopstvenim pogonom ili vučom.

Površina posebnog vozila može biti do 12m².

Spoljašnji izgled vozila mora biti neutralan, prilagođen ambijentima u kojima će se nalaziti.

Usluživanje u pokretnom objektu vrši se preko natkrivenog šaltera ili pulta u ambalaži za jednokratnu upotrebu.

Posebni uslovi uređenja

U posebnom vozilu mogu da se uslužuju hrana pripremljena na drugom mjestu u originalnom pakovanju i pića i napici u originalnoj ambalaži ili na točenje uz upotrebu ambalaže i pribora za jednokratnu upotrebu. Prilaz do mjesta na kojem se nalazi posebno vozilo mora da bude obezbjeđen i uređen.

Posebna vozila za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga mogu biti sastavni dio privremenih objekata i opreme (štand, prodajni pano i prodajni pult, ugostiteljski aparat, bina, podijum) za potrebe održavanja prazničnih i ostalih javnih događaja (sportske, kulturne, tehničke, aktivističke, humanitarne, ekološke, obrazovne i slične prirode).

Lokacija: Ovu vrstu privremenih objekata nije potrebno ucrtavati u grafički prilog Programa. Urbanistički uslovi za postavljanje ove vrste privremenog objekta se izdaju u skladu sa smjernicama iz tekstualnog dijela Programa.


Tehnička dokumentacija: Atest proizvođača i fotografije uređaja.

7.2. Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama

Privremeni objekti se mogu postavljati pod uslovom da ne narušavaju postojeće gradske i komunalne funkcije, ne ugrožavaju uređene javne zelene površine, kolske i pješačke komunikacije, odnosno obezbjeđuju prolaz za pješake od najmanje 1.5 m, ne degradiraju prostor i ne ugrožavaju životnu sredinu.

Privremeni objekti moraju estetski, funkcionalno i tehnički zadovoljiti, odnosno ispuniti sve

	uslove potrebne za obavljanje djelatnosti koje se u smislu važećih propisa mogu vršiti u ovakvim objektima.
	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA
	Mjere zaštite od elementarnih i drugih nepogoda U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (Sl. list CG broj 13/2007) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (Sl. list RCG broj 8/1993). Uslovi i mjere zaštite od zemljotresa U cilju zaštite od zemljotresa, postupiti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata u seizmičkim područjima (Službeni list SFRJ br.52/90). Na osnovu karte seizmičke regionalizacije teritorije Crne Gore, područje opštine Žabljak pripada zoni VII° MCS, seizmičkog intenziteta.
	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
	U okviru raspoloživih mehanizama za zaštitu životne sredine koji se koriste prilikom sprovođenja planova, odnosno izgradnje objekata, kao obavezne, treba da se sprovede obaveze iz važećih zakonskih propisa, prvenstveno: – Zakon o životnoj sredini („Sl. list CG“, br. 52/16); – Uredba o projektima za koje se vrši procjena uticaja zahvata na životnu sredinu („Sl. List RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13, 53/14 i 37/18); – Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 27/13 i 52/16); – Zakon o zaštiti buke u životnoj sredini („Sl. list CG“, br. 28/11 i 1/14); – Zakon o nacionalnim parkovima („Sl. list CG“, br. 28/14 i 39/16). Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati naročito Uredbu o projektima za koje se vrši procjena uticaja zahvata na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13, 53/14 i 37/18).
	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE
	Shodno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara, kroz sve faze izrade tehničke dokumentacije i u realizaciji objekata Investitor i Izvođač radova koji naiđe na bilo koju vrstu arheoloških ostataka, dužan je da odmah obustavi radove, da o nalazu obavijesti teritorijalno nadležnu službu za zaštitu spomenika kulture (Ministarstvo kulture i Upravu za zaštitu kulturnih dobara) i preduzme sve mjere kako bi se nalazi sačuvali u zatečenom stanju na mjestu otkrića do istraživačkih i drugih radnji koje će sprovesti nadležna služba.
	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
11	Potrebno je u projektovanju i izvođenju obezbijediti pristup svakom poslovnom ili stambeno poslovnom objektu koji mogu da koriste lica smanjene pokretljivosti, takođe nivelaciju svih pješačkih staza i prolaza raditi u skladu sa važećim Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl. list CG“, br. 48/13 i 44/15).
	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
12.1.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu

	Uslove priključenja na komunalnu infrastrukturu utvrđivaće organi, organizacije i preduzeća koji su zakonom za to ovlašćeni. <u>Pri izradi tehničke dokumentacije poštovati Tehničke preporuke EPCG, dostupne na sajtu i to:</u> Tehničke preporuke za za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje); Tehnička preporuka-Tipizacija mjernih mjesta; Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničivača strujnog opterećenja; Tehnička preporuka TP-1b- Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/0,4kV. Napomena: Trasa dovodnog kabla od mjesta priključenja do objekta je sastavni dio tehničke dokumentacije u skladu sa ovim UTU.	
12.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu	
	<u>Uslove priključenja na komunalnu infrastrukturu utvrđivaće organi, organizacije i preduzeća koji su zakonom za to ovlašćeni.</u>	
12.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu	
	Lokaciji se pristupa saobraćajnicama u skladu sa Izmjjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana „Žabljak“ za zone I, J, G, H, E, F, C i kat.parcele br. 3144 i 3145 KO Žabljak I izuzev djelova kat.parcela br. 3595/1, 3595/2, 3826, 3966, 3967 i 3969/2 KO Žabljak I („Sl. List CG - opštinski propisi“, br. 2/19) Saobraćaj u mirovanju Parkiranje treba riješiti u okviru lokacije u funkciji planiranih namjena u skladu sa Detaljnim urbanističkim planom, shodno noramtivima. <u>Uslove priključenja na komunalnu infrastrukturu utvrđivaće organi, organizacije i preduzeća koji su zakonom za to ovlašćeni.</u>	
	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA	
	- Predmetni objekat projektovati u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekta. - Pri izrade tehničke dokumentacije poštovati Zakona o geološkim istraživanjima (“Sl.list RCG”, br.28/93, 27/94, 42/94 i 26/07, “Sl.list CG”, br. 28/11). - Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije. - Tehničku dokumntaciju raditi u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18) i Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima (Sl.list CG br.24/10 i 33/14).	
	DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva, Komunalnoj policiji i komunalnoj inspekciji Opštine Žabljak, u spise predmeta i arhivi.	
	OBRADIVAČ URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:	
	Vukica Lalović Samostalna savjetnica II za građevinarstvo	
	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	Sekretar Sava Zeković 



	M.P.	potpis ovlaštenog službenog lica
	PRILOZI	
	List nepokretnosti 1833 KO Žabljak I , Izvod Detaljnog urbanističkog plana „Žabljak“ za UP 1019, Kopija plana br. 352 za kat.parcelu 3657/8	

Dodatne informacije:

U skladu sa čl. 117 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, investitor privremeni objekat može da postavi, odnosno gradi na osnovu prijave i sljedeće dokumentacije propisane zakonom:

- 1) dokaza o pravu svojine odnosno drugom pravu na zemljištu
- 2) dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja lokalne komunalne takse, za korišćenje javnih površina;
- 3) tehničku dokumentaciju izrađenu u skladu sa urbanističkim uslovima iz Programa i tehničkim uslovima pribavljenim od organa za tehničke uslove, i
- 3) saglasnost glavnog gradskog arhitekta na idejno rješenje privremenog objekta za koji se izrađuje glavni projekat.

Tehnička dokumentacija: Atest proizvođača i fotografije uređaja.

Regulisati imovinske odnose, s obzirom da podnosilac zahtjeva nije upisan u listu nepokretnosti kao vlasnik predmetne katastarske parcele.

Prijavu građenja/postavljanja objekta, investitor je dužan da podnese nadležnom inspeksijskom organu, odnosno Komunalnoj policiji i inspekciji Opštine Žabljak u roku od 15 dana prije početka postavljanja odnosno građenja.

U skladu sa Uredbom o visini naknade za izdavanje urbanističkih, odnosno tehničkih uslova za privremene objekte utvrđene Programom privremenih objekata („Sl. list CG” br. 16/19 i 52/19), za izdavanje urbanističko-tehničke uslove za ostale vrste privremenih objekata (koji nijesu pokretni privremeni objekti) naplaćuje se naknada u iznosu od 50,00 € (pedeset eura).

UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
ZABLJAK

Broj: 114-919-2056/2024

Datum: 11.06.2024.

KO: ŽABLJAK I

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu SEKRET ZA UREDJ PROSTORA, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 1833 - IZVOD


Podaci o parcelama								
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²
3657	8		45 148/89	11/05/2019	STARO PAZARIŠTE	Gradjevinska parcela KUPOVINA		2095
3657	8	1	45 148/89		STARO PAZARIŠTE	Stambeno-poslovne zgrade GRADENJE		1295
								3390
								0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto		Obim prava
0000002076403	RAZVRŠJE DOO OKTOBARSKJE REVOLUCIJE 109 PODGORICA Podgorica		1/1
		Svojina	

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

Ovlašćeno lice:



Stevović Gordana dipl.prav.

SPISAK PODNIJETIH ZAHTIJEVA NA NEPOKRETNOSTIMA					
Br. parcele podbroj	Zgrada	Predmet	Datum i vrijeme	Podnosilac	Sadržina
	PD				
3657/8		114-2-919-1154/1-2023	25.10.2023 09:07	SAŠA LEKOVIĆ	ZAHTEV ZA UPIS HIPOTEKE U LN 1833 KO ŽABLJAK I





CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK



Agencija za projektovanje i planiranje - Nikšić

Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana

Žabljak za zone "I", "J", "G", "H", "E", "F", "C"

i k.p. 3144 i 3145 KO Žabljak i izuzev djelova katastarskih parcela
br.3595/1, 3595/2, 3826, 3966, 3967 i 3969/2 KO Žabljak I

Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Plana
Odluka o donošenju izmjena i dopuna Plana:

351/16-01-1409 od 27.07.2016 g.
"Službeni list CG-opštinski propisi" broj 02/16

Naručilac plana:	CRNA GORA - OPŠTINA ŽABLJAK		
Predsjednik SO Žabljak:	Vidoje Tomčić, dipl. ecc.		
Obradivač plana:	"MAJAART&TO" d.o.o. Podgorica - lic. br. 01-943/2		
Odgovorni planer:	Branko Todorović, dipl. inž.arh. - lic. br. 10-2734/1		
Odgovorni planer:	Mirjana Nikolić, dipl. pr.pl. - lic. br. 05-1692/06-2		
faza izrade planskog dokumenta:	PLAN		
naziv grafičkog priloga:	Plan nivelacije i regulacije		
razmjera: R = 1 : 1000	godina izrade plana: 2018.	broj grafičkog priloga: 12	

LEGENDA

 GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA

 GRANICA URBANISTIČKE PARCELE

UP1

OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE

01 GL1

02 GRAĐEVINSKA LINIJA GL1

P+1

SPRATNOST OBJEKTA



POSTOJEĆI KONTEJNER

STAZA ZA NORDIJSKO SKIJANJE

SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

 IVIČNJAK

 OSOVINA SAOBRAĆAJNICE

 OZNAKA MJESTA PRIKLJUČKA


 OZNAKA PRESJEKA SAOBRAĆAJNICA

 NAZIV SAOBRAĆAJNICE

 KOLSKO - PJEŠAČKE POVRŠINE

 PJEŠAČKE POVRŠINE

 JAVNI PARKING I GARAŽA



1221	540	126	190	320	325	0.23	0.35	0.58	0.60	P+1+Pk	SMG	rekonstrukcija
1221a	81	15	15	15	15	0.20	0.20	0.20	0.20	P	IOE	zadržavanje
1222	435	86	153	258	263	0.19	0.35	0.58	0.60	P+1+Pk	SMG	rekonstrukcija
1223	175	46	46	138	138	0.26	0.26	0.78	0.78	S+P+Pk	SMG	zadržavanje
1224	267	39	95	117	162	0.14	0.35	0.43	0.60	S+P+Pk	SMG	rekonstrukcija
1225	437	61	153	183	262	0.14	0.35	0.42	0.60	P+1+Pk	SMG	rekonstrukcija
1226	390	81	136	128	233	0.20	0.35	0.32	0.60	P+Pk	SMG	rekonstrukcija
1227	195	51	68	102	117	0.26	0.35	0.52	0.60	P+1+Pk	SMG	rekonstrukcija
1228	145	51	51	102	102	0.35	0.35	0.70	0.70	P+1	SMG	rekonstrukcija
1229	226	42	79	84	136	0.18	0.35	0.37	0.60	P+Pk	SMG	zadržavanje
1229a	1037									P+1+Pk	SMG	rekonstrukcija
1230	202	66	66	132	132	0.32	0.32	0.65	0.65	P+Pk	PU	zadržavanje
											SMG	

ZONA J

Broj UP	Površina UP[m ²]	osnova objekta [m ²]		BGP [m ²]		max. indeks zauzetosti Iz		max. indeks izgrađenosti li		spratnost		Namjena	Oblici intervencija
		stanje	plan	stanje	plan	stanje	plan	stanje	plan	stanje	plan		
1016	1959	0	980	0	2939	0	0.50	0	1.50	0	P+3+Pk	plan	plan
1016a	589	0	295	0	884	0	0.50	0	1.50	0	P+3+Pk	SS	izgradnja
1017	1964	94	982	94	2946	0.05	0.50	0.05	1.50	P	P+3+Pk	SS	izgradnja
1018a	1339	377	377	2221	2221	0.28	0.28	1.65	1.65	P+3+Pk	P+3+Pk	SS	rekonstrukcija
1018b	900	0	450	0	1350	0	0.50	0	1.50	0	P+3+Pk	SS	zadržavanje
1019	5031	2163	2163	23300	23300	0.43	0.43	4.63	4.63	P+6	P+6	SS	izgradnja
1020	337	59	118	175	202	0.18	0.35	0.52	0.60	P+1+Pk	P+1+Pk	SS	zadržavanje
1020a	557	0	195	0	334	0	0.35	0	0.60	0	P+1+Pk	SMG	rekonstrukcija
1021	496	143	143	328	328	0.28	0.28	0.66	0.66	S+P+Pk	P+1+Pk	SMG	izgradnja
1022	520	73	182	199	312	0.14	0.35	0.38	0.60	P+1+Pk	P+1+Pk	SMG	zadržavanje
1023	467	0	160	0	280	0	0.35	0	0.60	0	P+1+Pk	SMG	rekonstrukcija
1024	580	93	203	235	348	0.16	0.35	0.41	0.60	P+1+Pk	P+1+Pk	SMG	izgradnja
1025	637	64	223	128	382	0.10	0.35	0.20	0.60	P+Pk	P+1+Pk	SMG	rekonstrukcija
1026	238	0	83	0	143	0	0.35	0	0.60	0	P+1+Pk	SMG	rekonstrukcija
1027	211	0	74	0	127	0	0.35	0	0.60	0	P+1+Pk	SMG	izgradnja
1028	252	91	91	222	222	0.36	0.36	0.88	0.88	P+1+Pk	P+1+Pk	SMG	zadržavanje
1029	181	0	63	0	109	0	0.35	0	0.60	0	P+1+Pk	SMG	izgradnja
1030	240	59	59	177	177	0.25	0.25	0.74	0.74	P+1+Pk	P+1+Pk	SMG	zadržavanje

CRNA GORA

UPRAVA ZA NEKRETNOSTI

PODRUČNA JEDINICA: ŽABLJAK

Broj: 352

Datum: 11.06.2024.



Katastarska opština: ŽABLJAK I


Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 26

Parcela: 3657/8

KOPIJA PLANA

Razmjera 1:500



STARO PAZARI